



# Nono o Hwetša Mogwera


ÂÊËÄÅĎÄĎĎ ĆĎË ĎÄĆÄ ĆĎĎĎ ĘÄŹÄĬÄĎÄ ĘĎÄ ĘĎÄ ĆĎĎĎ ĘĎĎ  
Ă ĘĎĎ ĆĎĎĎÄĎÄ ĘĎĎĎ ĬÄŹÄĎĎÄĎĎĎ ĆĎĎĎ ĎÄ ĎĎĎĎĎĎ



ÄĎĎĎĎĎĎĎ ĎÄĎĎĎĎ ĆÄĎĎĎĎ ĎĎÄĎĎÄĎÄ ĘĎÄ ĎĎÄ ĆĎĎĎĎĎĎĎ ĎĎÄ ĎĎĎĎĎĎĎĎ







Æ







C



















AA







Æ







ÃC














AC










AA





A&E





A&E





### Room to Read South Africa

1209 Francis Baard Street, The Gables, 1 Floor, Hatfield, Pretoria 0028, South Africa  
www.roomtoread.org

*Ka 2018, projeke ya REACH e thušitše Room to Read le baphatlalatši ba selegae ba Aforika Borwa go tšweletša dipuku tše 20 tše diswa ka maleme a Aforika Borwa. O swere e nngwe ya dipuku tšeo ka seatleng sa gago! Puku e nngwe le e nngwe mathomong e be e ngwadilwe ka Sepedi, siSwati, Xitsonga, Tshivenda goba isiZulu. Dipuku tšeo tše 20 di gona ka maleme ao ka moka gammogo le ka Seisemane. Go kwa kudu ka se, etela onedayonebookorg.*

### *Nono o Hwetša Mogwera*

Nono Finds a Friend

Mofetoleledi ke Makaepya Christinah Maphatha

Room to Read GSD ID: ZA-ABP-18-0038

ISBN: 978-1-928441-18-2

Kgatišo ya mathomo ya puku ye e gatišitšwe ke Indwa Publishers.

Puku ye e ngwadilwe la mathomo ka isiZulu ke Busi Maphumulo.

Moswantšhi ke Jess Jardim-Wedepohl

Mohlami ke Jess Jardim-Wedepohl

E rulagantšwe ke Jocelyn Newmarch

ka thušo ya batšea karolo ba One Day One Book go la Johannesburg ka la 9 June 2018.

Ge o na le kgahlego ya go reka dikhophi tše dingwe tša puku ye, hle ikopanye le mophatlalatši.

Indwa Publishers

Meredale, Johannesburg South, 2091

Matthew Jabulani Mngadi | 011 942-5389

Projeke ye e thekgilwe ka mašelang a trust ya Results in Education for All Children (REACH) go Panka ya Lefase (World Bank) and the Global Book Alliance gomme e thekgwa ke Kgoro ya Thuto ya Motheo.



Ditokelo tša bong tša puku ye di swerwe ke babopi ba karolo e nngwe le e nngwe ya puku. Ba kgethile go fa laesense karolo ya bona ka tlase ga laesense ya Creative Commons Attribution 4.0, seo se rago gore puku ka moka e rwele laesense yeo ya go swana. Ka gona, mang le mang a ka downloda, a fetolela, a gatiša le go phatlalatša puku ye. Ge o ka diriša eng kapa eng go tšwa pukung ye, o gapeletšega go bolela maina a babopi ba yona.

